

Biografski podaci, spisak objavljenih radova, publikacija i podaci o pedagoškoj aktivnosti

Matični podaci

Prezime (ime roditelja) i ime	Razić (Fadil) Faruk		
Bračno stanje/djeca	Oženjen		
Naučni stepen/zvanje	Magistar mašinstva – Diplomirani inženjer mašinstva		
Adresa i općina stan	T.M.P 2, Novi Grad		
Telefonski broj(evi)	++387 33 729-911, ++387 62 970-245		
Broj(evi) faksa	++387 33 653-055		
E-mail(ovi)	razic@mef.unsa.ba		
Državljanstvo	BiH		
Datum rođenja	Dan 01	Mjesec 10	Godina 1986
Mjesto i općina rođenja	Sarajevo, Opština Centar		
Trenutno zaposljenje	Viši Asistent, Mašinski Fakultet u Sarajevu		
Angažovan u nastavi	Da <input checked="" type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>	

RADNO ISKUSTVO	
Datumi (od - do)	Septembar 2014 - trenutno
Zanimanje i radno mjesto	Magistar mašinstva – diplomirani mašinski inženjer / Viši asistent
Područje rada	Oblast odbrambene tehnologije
Naziv i adresa poslodavca	Mašinski Fakultet u Sarajevu / Vilsonovo šetalište br. 9, Sarajevo, BiH
Datumi (od - do)	Oktobar 2013 – august 2014
Zanimanje i radno mjesto	Magistar mašinstva – diplomirani mašinski inženjer – Konstruktor alata i pristroja
Područje rada	Odjeljenje tehnologije
Naziv i adresa poslodavca	PRETIS d.d. VOGOŠĆA / Igmanska br.1, Vogošća, BiH
Datumi (od - do)	Februar 2013 – oktobar 2013
Zanimanje i radno mjesto	Magistar mašinstva – diplomirani mašinski inženjer, Pripravnik na odjeljenju za laboraciju
Područje rada	Proizvodno tehnički sektor
Naziv i adresa poslodavca	PD „IGMAN“ d.d. KONJIC

OBRAZOVANJE	
Period	Oktoibar 2010 – Juli 2012
Naziv obrazovne institucije	Univerzitet u Sarajevu – Mašinski Fakultet, Sarajevo
Zvanje	Magistar mašinstva – Diplomirani mašinski inženjer
Naziv teme:	Balistička analiza mjesta djeovanja HE projektila u urbanim dijelovima grada Sarajeva, slučaj „Markale 94“
Period	2005 - 2010
Naziv obrazovne institucije	Univerzitet u Sarajevu – Mašinski Fakultet, Sarajevo
Zvanje	Bachelor mašinstva – inženjer mašinstva
Naziv teme:	
Period	2001 – 2005
Naziv obrazovne institucije	Mješovita srednja škola za elektroenergetiku, Sarajevo
Zvanje	Elektrotehničar elektroenergetike
LIČNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE	
(Poznavanje stranih jezika, društvene i organizacijske vještine)	
Maternji jezik	Bosanski jezik
Engleski jezik	
Razumijevanje	Odlično
Govor	Odlično
Pisanje	Odlično
Organizacijske vještine i kompetencije	
Informatičke vještine i kompetencije	AutoCad, SolidWorks, Catia, Microsoft office Paket,
NAUČNO-STRUČNI RADOVI	
Časopisi:	
1. Zecevic, B.; Terzic, J.; Razic F. & Serdarevic-Kadic S.: Lethal Influence Factors of Natural and Prefomed Fragmentation Projectiles, Chapter 20 in DAAAM International Scientific Book 2015, pp. 219-234, B. Katalinic (Ed.), Published by DAAAM International, ISBN 978-3-902734-05-1, ISSN 1726-9687, DOI: 10.2507/daaam.scibook.2015.20, Vienna, Austria	
PEDAGOŠKI RAD	
Nastava	
<ul style="list-style-type: none"> Vježbe iz predmeta: Unutrašnja balistika topova, Municija, Osnovi raketnog pogona, Raketni motori na čvrsto gorivo, Dizajn municije, Alati za kompjutersko modeliranje u balistici, 	